



Broj:02-20-037-9/2026

Herceg Novi, 07.08.2026.g

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Herceg Novi, postupajući po zahtjevu za slobodan pristup informacijama Lazarević Nele a na osnovu člana 34 i 35 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 160/25) i Zakona o upravnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 56/14, 20/15, 40/16, 37/17) donosi:

RJEŠENJE

USVAJA SE zahtjev Lazarević Nele od 28.07.2026 godine, za slobodan pristup informacijama a koji se odnosi na dostavljanje informacije ko je bio poreski obveznik za poreski period 2008-2019 god za nepokretnost evidentiranu kao objekat br 2 na kat parc 1520 PD3-potkrovlje –mansarda – stambeni prostor površine 98m2 LN 908, kao i da se dostave dostavnice o uručenim rješenjima .

Pristup traženim informacijama biće omogućen dostavljanjem kopije informacija na adresu podnosioca zahtjeva.

OBRAZLOŽENJE

Dana 28.07.2026 godine Lazarević Nela je podnijela zahtjev za slobodan pristup informacijama a koji se odnosi na dostavljanje informacije ko je bio poreski obveznik za poreski period 2008-2019 god za nepokretnost evidentiranu kao objekat br 2 na kat parc 1520 PD3-potkrovlje –mansarda – stambeni prostor površine 98m2 LN 908, kao i da se dostave dostavnice o uručenim rješenjima za ranije godine koje posjedujemo .

Članom 29 Zakona o slobodnom pristupu informacijama je propisano da je za rješavanje po zahtjevu za pristup informaciji nadležan organ vlasti u čijem posjedu se nalazi tražena informacija, bez obzira da li je taj organ sačinio informaciju.

Članom 19 navedenog Zakona je propisano da „Pristup informaciji ili njenom dijelu može se ograničiti ako je to neophodno u demokratskom društvu i ograničiće se u mjeri u kojoj je to proporcionalno cilju koji se štiti, ako se na osnovu brižljive ocjene svih okolnosti u svakom pojedinačnom slučaju utvrdi da bi objelodanjivanje informacije prouzrokovalo ozbiljne i izvjesne štetne posljedice po interese iz člana 17 ovog zakona, a koje su većeg značaja od javnog interesa za objelodanjivanjem informacije, osim ako postoji preovlađujući javni interes iz člana 20 ovog zakona.

Test štetnosti i javnog interesa sadrži pregled razloga za omogućavanje pristupa informaciji u javnom interesu i razloga za ograničenje pristupa informaciji zbog štetnosti za zaštićene interese, procjenu odnosa tih interesa i zaključak o tome koji je interes prevagnuo i zbog čega.

Test štetnosti i javnog interesa sprovodi organ vlasti prilikom odlučivanja po zahtjevu za pristup informaciji.

Prilikom odbijanja zahtjeva za pristup informaciji, organ vlasti mora da obrazloži na koji način bi pristup informaciji mogao ozbiljno i izvjesno štetno uticati na interes iz člana 17 ovog zakona, navede rok trajanja ograničenja pristupa informaciji u skladu sa članom 18 ovog zakona i navede postoje li razlozi za preovlađujući javni interes iz člana 20 ovog zakona.

Imajući u vidu prethodno navedeno postupajući organ je procjenio da dostavljanje informacije ne može proizvesti štetne posledice kako je to zakonom definisano pa se podnosiocu zahtjeva predočava sledeće:



Uvidom u raspoloživu dokumentaciju nadležnog poreskog organa konstatovano je sledeće :

-za nepokretnost evidentiranu kao objekat br 2 na kat parc 1520 PD3-potkrovlje –mansarda – stambeni prostor površine 98m2 LN 908 za poreski period 2008-2019 godine bio je zadužen L B)

-u 2019 god na osnovu ostavinske rasprave izvršen je prenos vlasništva u obimu 1/3 na naslednike kao i dug poreskog obveznika shodno nasledničkim udjelima a sve na osnovu člana 4 stav 2 Zakona o porezu na nepokretnost

-poreski organ trenutno u svojoj evidenciji posjeduje dostavnice za 2023 i 2024 godinu koje Vam dostavljamo u prilogu Rješenja kojim se odlučuje po zahtjevu za slobodan pristup informacijama. Članom 24 Zakona o slobodnom pristupu informacijama propisani su načini na koji se može izvršiti pristup informaciji između ostalog “ dostavljanjem kopije ili skenirane informacije podnosiocu zahtjeva od strane organa vlasti, neposredno, putem pošte ili elektronskim putem”.

Članom 83 Zakona o upravnom postupku propisano je da je:

Javnopравни organ dužan da, ukoliko stranka to u podnesku zahtijeva i navede adresu za prijem elektronske pošte, dostavi stranci pismeno elektronskim putem, ukoliko javnopравни organ ima tehničke mogućnosti za takav način dostavljanja.

Pismeno se dostavlja elektronskim putem na adresu za prijem elektronske pošte koju je stranka navela u svom podnesku.

Smatraće se da je pismeno koje je upućeno elektronskim putem primljeno na dan i u vrijeme koji su naznačeni u potvrdi o prijemu elektronskog dokumenta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Ako se pismeno iz stava 3 ovog člana, iz tehničkih razloga ne može pročitati, stranka može zahtijevati da joj to pismeno javnopравни organ dostavi u nekoj drugoj odgovarajućoj formi.

Kako poreski organ ne posjeduje tehničke mogućnosti za dostavljanje informacije elektronskim putem na email adresu koju je podnosilac zahtjeva naveo u svom zahtjevu a kako bi se shodno prethodno navedenim citiranim zakonskim odredbama smatralo uredno dostavom ovaj organ je donio odluku da se dostavljanje izvrši na adresu podnosioca koja je navedena u zahtjevu. .

Članom 29 stav 1 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 160/25) propisano je da je za rješavanje po zahtjevu za pristup informaciji nadležan organ vlasti u čijem posjedu se nalazi tražena informacija, bez obzira da li je taj organ sačinio informaciju. a kako se u posjedu ovog organa nalazi tražena informacija to su se stekli uslovi da se zahtjev usvoji u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

U postupku po zahtjevu je konstatovano da informacije ne sadrže bilo koji od osnova kojim bi organ ograničio pristup informacijama.

Žalba izjavljena na ovo rješenje ne odlaže njegovo izvršenje shodno članu 39 Zakona o slobodnom pristupu informacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 160/25).



Crna Gora
Opština Herceg Novi
Uprava lokalnih javnih prihoda

Adresa: Trg Maršala Tita, br.2
Herceg Novi, Crna Gora
tel: +382 031 321 052.
fax: +382 031 323 517.
www.hercegnovi.me

UPUTSTVO O PRAVNOJ ZAŠTITI: Protiv ovog Rješenja može se izjaviti posebna žalba Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama a preko ove Uprave u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema. Žalba se podnosi u dva primjerka , sa dokazom o uplati 5,00€ administrativne takse.

Samostalna savjetnica I za pravne poslove i naplatu lokalnih javnih prihoda
Radmila Kos

Radmila Kos

Dostavljeno: - Nela Lazarević
-adresa:
-u arhivu

Direktor

Vlaović Stevo

